

Uvod u mrežno programiranje

Slavica Tomović (slavicat@ucg.ac.me)


Elektrotehnički fakultet, Podgorica

Univerzitet Crne Gore

Programiranje soketa

cilj: naučiti kako se razvijaju klijent/server aplikacije koje komuniciraju preko soketa

soket: krajanje tačke end-to-end transportne konekcije između dva aplikacijska procesa



Programiranje soketa

Dva tipa soketa za dva tipa transportnih servisa:

UDP: nepouzdan prenos

TCP: pouzdan prenos, *stream* bajtova

Primjer Aplikacije:

1. Klijent čita liniju podataka unesenih putem tastature i šalje je serveru.
2. Server prihvata podatke i kovertuje karaktere u velika slova (*uppercase*).
3. Server šalje modifikovane podatke klijentu.
4. Klijent prihvata modifikovane podatke i štampa ih na ekranu.

Programiranje UDP soketa

UDP: nema “konekcije” između klijenta i servera

- ❖ nema kontrolne komunikacije prije slanja podataka
- ❖ pošiljalac eksplicitno dodaje destinacionu IP adresu i broj porta svakom paketu
- ❖ primalac ekstrahuje IP adresu i broj porta pošiljaoca iz primljenog paketa

UDP: poslati podaci se mogu izgubiti ili primiti neredosledno

Sa aspekta aplikacije:

- ❖ UDP pruža *nepouzdan* prenos grupe datagrama između klijenta i servera

Klijent-server interakcija: UDP

server (koristi serverIP)

kreiraj soket, port= x:

```
serverSocket =  
DatagramSocket(x)
```

učitaj datagram iz
serverSocket

napiši odgovor za
serverSocket
navodeći IP adresu
i broj porta klijenta

klijent

kreiraj soket:

```
clientSocket =  
DatagramSocket()
```

kreiraj datagram sa IP adresom
i brojem porta servera (port=x);
pošalji datagram sa **clientSocket**

učitaj datagram iz **clientSocket**

zatvori
clientSocket

Primjer aplikacije: UDP klijent

Python UDPCClient

```
Python biblioteka za sokete → import socket  
kreira UDP soket za server → serverName = 'alias ili IP adresa servera'  
učitavanje unosa sa tastature → serverPort = 12000  
dodavanje imena server i destinacionog porta u poruku koja se šalje soketom → clientSocket = socket.socket(socket.AF_INET,  
socket.SOCK_DGRAM)  
učitavanje modifikovanih karaktera u string → message = raw_input('Unesite rečenicu malim slovima:')  
štampa primljeni string i zatvara soket → clientSocket.sendto(message,(serverName, serverPort))  
modifiedMessage, serverAddress = clientSocket.recvfrom(2048)  
print modifiedMessage  
clientSocket.close()
```

Primjer aplikacije: UDP server

Python UDPServer

```
from socket import *
serverPort = 12000
serverSocket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM)
serverSocket.bind(("", serverPort))
print "Server je spremam za prijem podataka"
while 1:
    message, clientAddress = serverSocket.recvfrom(2048)
    modifiedMessage = message.upper()
    serverSocket.sendto(modifiedMessage, clientAddress)
```

kreira UDP soket → serverSocket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM)
pridružuje soket lokalnom broju porta 12000 → serverSocket.bind(("", serverPort))
print "Server je spremam za prijem podataka"
beskonačna petlja → while 1:
učitava podatke iz UDP soketa u varijablu message → message, clientAddress = serverSocket.recvfrom(2048)
i ekrakuje klijentovu IP adresu i broj porta → modifiedMessage = message.upper()
Šalje string sa velikim slovima klijentu → serverSocket.sendto(modifiedMessage, clientAddress)

Programiranje TCP soketa

klijent mora kontaktirati server prije slanja podataka

- server mora biti već pokrenut
- server mora imati soket za prihvatanje klijentskih konekcija

klijent se povezuje sa serverom:

kreiranjem TCP soketa, navodeći IP adresu i broj porta serverskog procesa

server prihvata konekciju:
kreiranjem novog za konekciju rezervisanog soketa

server može simultatno komunicirati sa više klijenata

Sa aspekta aplikacije:
TCP pruža pouzdan, redosledan prenos toka bajtova (“pipe”) između klijenta i servera

Klijent-server interakcija: TCP

server (koristi serverIP)

kreiranje soketa sa brojem
porta **x**:

```
serverSocket =  
ServerSocket()
```


čeka se dolazni zahtjev
za uspostavljanje konekcije

```
connectionSocket =  
serverSocket.accept()
```

TCP
uspostavljanje
konekcije

klijent

kreiranje soketa,
povezivanje na **serverIP**, port=**x**
clientSocket = socket()



Primjer aplikacije: TCP klijent

Python TCPClient

```
import socket  
serverName = 'alias ili IP adresa servera'  
serverPort = 12000  
clientSocket = socket.socket(socket.AF_INET,  
                             socket.SOCK_STREAM)  
clientSocket.connect((serverName,serverPort))  
message = raw_input('Unesite rečenicu malim slovima: ')  
clientSocket.send(message)  
modifiedMessage = clientSocket.recv(1024)  
print 'Od servera:', modifiedMessage  
clientSocket.close()
```

kreirati TCP socket za
serverIP, udaljeni port
12000



clientSocket = socket.socket(socket.AF_INET,
 socket.SOCK_STREAM)



clientSocket.send(message)

nema potrebe za
navođenjem IP adrese
servera i destinacionog
broja porta

Primjer aplikacije: TCP server

Python TCPServer

kreiranje TCP soketa za prijem zahtjeva



```
from socket import *
serverPort = 12000
serverSocket = socket(AF_INET,SOCK_STREAM)
```

server osluškuje dolazne TCP zahtjeve



```
serverSocket.bind(("",serverPort))
serverSocket.listen(1)
```

beskonačna petlja



```
print 'Server je spremam za prijem podataka'
while 1:
```

server čeka na accept(), kreira se novi soket preko kojeg prihvata poruku



```
connectionSocket, addr = serverSocket.accept()
sentence = connectionSocket.recv(1024)
```

učitavanje bajtova iz soketa (ali ne i adresa kao kod UDP-a)



```
capitalizedSentence = sentence.upper()
connectionSocket.send(capitalizedSentence)
```

zatvaranje konekcije ali ne i soketa za prijem TCP zahtjeva



```
connectionSocket.close()
```

Dodatna dokumentacija

- <http://python.org/>
 - dokumentacija, tutorijali ...
- Knjige:
 - *Learning Python*, Mark Lutz
 - *Python Essential Reference*, David Beazley
 - *Python Cookbook*, Martelli, Ravenscroft and Ascher
 - (online <http://code.activestate.com/recipes/langs/python/>)
 - <http://wiki.python.org/moin/PythonBooks>

